



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

MOPHATO 12

SETSWANA PUO YA GAE (HL)

PAMPIRI YA NTLHA (P1)

NGWANAITSEELE 2024

KAEDI YA GO TSHWAYA

MADUO: 70

Kaedi e ya go tshwaya e na le ditsebe di le 7.

KAROLO YA A: TEKATLHALOGANYO**Mokgwa wa go tshwaya Tekatlhaloganyo**

- Motlhatlhojwa a se ka a sokelwa dirope fa dikarabo di na le mopeleto o o fosagetseng le diphoso tsa puo ntle le fa diphoso tseo di fetola bokao gonne go tobilwe go tlhaloganya. (Diphoso di nne di supiwela.)
- Fa motlhatlhojwa a dirisa mafoko a puo esele mo go e e tlhatlhojwang, ikgatholose mafoko ao, mme fa karabo e santse e tlhaloganyega, o se ka wa mo jela maduo. Fela, lefoko le le tswang mo puong esele le a amogelesega fa le dirisitswe mo sethangweng e bile le tlhokega mo karabong.
- Mo dipotsong tse di bulegileng, dikarabo tsa EE/NNYAYA kgotsa KE A DUMELA/GA KE DUMELE di se abelwe maduo. Lebaka/Tshegetso ke yona e e tshwanetseng go tsewa tsia.
- NNETE/FOSAGETSE kgotsa NTLHA/KAKANYO e se abelwe leduo lepe. Lebaka/Tshegetso ke yona e e tshwanetseng go tsewa tsia.
- Fa go tlhokega karabo ya lefoko le le lengwe, mme motlhatlhojwa a neetse polelo yotlhe, mo tshwae ka nepagalo fa e le gore lefoko le le nepagetseng le thaletswe/le ntshofaditswe.
- Fa go tlhokiwa dintlha di le pedi/tharo, mme go tlhagisitswe tse dintsi, go tshwaiwe fela tse pedi/tharo tsa ntlha.
- Amogela dipharologano tsa ditengwana.
- Mo dipotsong tse go tlhophiwa karabo e e nepagetseng mo go tsona, amogela tlhaka e e nyalanang le karabo e e nepagetseng LE/KGOTSA karabo e e kwadilweng ka botlalo.

POTSO 1:

- | | | | |
|-----|-------|--|-----|
| 1.1 | 1.1.1 | B/Southampton. | (1) |
| | 1.1.2 | Bapalami ba le 2224/diketepedi makgaloamabedi le masomeamabedinne. | (1) |
| | 1.1.3 | Diphaposiborobalo tsa teng e ne e le tsa maemo a a kwa godimo. Dijo/dino tsa teng e ne e le tsa maemo a a kwa godimo. Dikgoro tsa ba maemo a boraro di ne di disiwa ka dinako tsotlhe go thibela/go efoga kanamo ya malwetse. Ba kgonne go fitlhelela diketswana tsa phaloso. (Di le PEDI fela.) | (2) |
| | 1.1.4 | Nnyaya. Balaodi ba ne ba itlhokomolosa ditsiboso go tswa mo go ba maemo a bosa le sekepe sa Carlifonia. | (2) |
| | 1.1.5 | Go kaiwa batho ba ba sa humang/ba ba tlhokang/ba ba sa itsholelang/bahumanegi. | (2) |
| | 1.1.6 | O ja pholo ya tona. | (1) |
| | 1.1.7 | Go mo tsibosa ka ga maemo a a sa siamang a bosa/dikgapetla tsa metsi mo lewatleng gore a kgweetse ka kelotlhoko. | (2) |
| | 1.1.8 | Botsididi ba setlha sa mariga/seramesegolo sa setlha sa mariga/letsididi/maruru a a feteletseng. | (2) |

- 1.1.9 Ee, gonne ke mafoko a a builweng ke Kolonele Archibold Gracie yo o falotseng mo kotsing. (2)
- 1.1.10 Mokgweetsi yo o itlhokomolosang melawana ya go kgweetsa/yo o sa tshwenyegeleng tshireletsego ya bapalami/yo o botlhaswa mo kgweetsong/yo o bodipa. (2)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.)
- 1.1.11 Ee, gonne ba ne ba tlaa tshelana malwetse go sa kgathalesege maemo a bona/molao wa bojanala wa USA o ne o thusa mo go thibeleng kanamo ya malwetse. Nnyaya, gonne e ne e le kgethololo le go supa bobotlana ba bapalami ba bangwe. (2)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.)
- 1.1.12 Ke ntlha, gonne dikgoro tse di neng di tswetswe di ne di disiwa ka dinako tsotlhe. (2)
- 1.1.13 Sekepe se nwetse ka letsatsi la borataro/6 (1)
- 1.1.14 Bapalami ba maemo a boraro ba ne ba gaelelwa, ba nwela mme ba tlhokafala/ba tlhoka thuso gonne ba ne ba tswaletswe fa bontsi ba maemo a ntlha le a bobedi bona ba kgonne go fitlhelela diketswana tsa phaloso. (2)
- 1.2 1.2.1 Mo go SETLHANGWA A go nwela sekepe fa mo go SETLHWANGWA B go nwela sejanaga/koloi. Mo go SETLHWANGWA A go nwela batho ba le bantsi fa mo go SETLHANGWA B go nwela batho ba le mmalwa (bararo/bane). Mo go SETLHANGWA A batho ba falosiwa ka diketswana tsa phaloso fa mo go SETLHANGWA B batho ga ba falosiwe ke ope. Mo go SETLHANGWA A go bapalami ba ba tlhokafetseng fa mo go SETLHWANGWA B ga go na bapalami ba ba tlhokafetseng. (Di le PEDI fela.) (4)
- 1.2.2 Ba ka thuma go iphalosa/ ba ka leletsa ba thuso ya phaloso kgotsa mongwe yo ba ka mo fitlhelelang go tla go ba thusa. (2)

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 30

KAROLO YA B: TSHOBOKANYO**POTSO 2****Mokgwa wa go tshwaya Tshobokanyo:**

Tshobokanyo e tshwanetse go tshwaiwa ka mokgwa o o latelang:

- **Kabo ya maduo**
 - Maduo a le 7 a dintlha di le 7
 - Maduo a le 3 a puo
 - Palogotlhe: 10
- **Kabo ya maduo a puo fa motlhatlhojwa a dirisitse mafoko a gagwe:**
 - Leduo le le 1 = Fa motlhatlhojwa a nepile dintlha di le 1–3
 - Maduo a le 2 = Fa motlhatlhojwa a nepile dintlha di le 4–5
 - Maduo a le 3 = Fa motlhatlhojwa a nepile dintlha di le 6–7
- **Kabo ya maduo a puo fa motlhatlhojwa a nopotse: (Fano re lebeletse motlhatlhojwa yo o kgonneng go neela dintlha di le supa.)**
 - Lefela (0) = Fa motlhatlhojwa a nopotse dintlha di le 7.
 - Leduo le le 1 = Fa motlhatlhojwa a nopotse dintlha di le 4-6
 - Maduo a le 2 = Fa motlhatlhojwa a nopotse dintlha di le 2–3.

ELA TLHOKO:

- **Palo ya mafoko**
 - Batshwai ba tshwanetse go netefatsa palo ya mafoko a a dirisitsweng.
 - A motlhatlhojwa a se jelwe maduo fa a sa tlhagisa palo e e solofetsweng kgotsa fa palo ya mafoko a a dirisitsweng e fosagetse. Fa a fetile palo ya mafoko a a lekanyeditsweng, bala go fitlha ka polelo ya bofelo e e tlang morago ga tekanyetso, mme o ikgatholose karolo e e setseng ya tshobokanyo.
 - Ditshobokanyo tse dikhutshwane, mme di na le dintlhakgolo tsotlhe tse di tlhokegang di se ka tsa sokelwa dirope.

	DINOPOLO		MAFOKO A A TSHIKINTSWENG
1	Fa o le motshameki, go botlhokwa go nna mo seemong sa go ka tshola mmele o itekanetse ka go ikatisa gore o tle o efoge dikgobalo.	1	Katisa mmele gore o nne o itekanetse.
2	Ntlha nngwe e e botlhokwa mo motshamekong mongwe le mongwe, ke go apara diaparo tse di maleba tsa motshameko.	2	Dirisa diaparo tse di siametseng go tshameka.
3	Go tshameka go go se nang boikhutso, go oketsa kgonagalo ya go ka bona dikgobalo.	3	Nna le nako ya go ikhutsa.
4	Se tshameke fa o na le ditlhabi gonne seo ke mokgwa mongwe wa go supa fa mmele o sa itekanela mme o ka bona dikgobalo bonolo.	4	Tila go tshameka fa o lwala.
5	Go otlolola mesifa go dira gore motshameki a se iphithele a bone dikgobalo.	5	Sedila mesifa pele ga motshameko.
6	Fa o le montshwa mo motshamekong mongwe, ithute melao ya motshameko, o e sale morago gonne seo se tlaa dira gore o nne o sireletsegile mo lebaleng la motshameko le go efoga dikgobalo.	6	Itse melao ya metshameko o e diragatse.
7	Motshameki o tshwanelwa ke go nna a nwa metsi gangwe le gape go thibela phokotsego ya metsi mo mmeleng gonne seno se tlaa mo thusa go efoga kgogego ya mesifa e e ka bakang kotsi fa a tsweletse a tshameka.	7	Nwa metsi kgapetsakgapetsa.

Katisa mmele gore o nne o itekanetse.√ Dirisa diaparo tse di siametseng go tshameka.√ Nna le nako ya go ikhutsa.√ Tila go tshameka fa o lwala.√ Sedila mesifa pele ga motshameko.√ Itse melao ya metshameko o e diragatse.√ Nwa metsi kgapetsakgapetsa.√

Palo ya mafoko = 41 [10]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 10

KAROLO YA C: DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO YA PUO**Mokgwa wa go tshwaya KAROLO C**

- Mopeleto:
 - Karabo ya lefoko le le lengwe e abelwe leduo le fa mopeleto o fosagetse ntle fela le fa phoso e fetola bokao jwa lefoko.
 - Fa dikarabo e le dipolelo tse di tletseng, mopeleto o o fosagetseng o sokelwe dirope fa phoso e le mo ponagalong ya puo e e tlhatlhobiwang.
 - Fa go tlhatlhobiwa dikhutshwafatso, karabo e tshwanetse go nna le matshwao a puo a a nepagetseng.
- Dipopego tsa polelo di tshwanetse go latela melawana ya dipopego tsa puo ka nepagalo e be e tlhagisiwe ka dipolelo tse di tletseng/go latela taelo.
- Mo dipotsong tse go tlhophiwa karabo e e nepagetseng mo go tsona, amogela tlhaka e e nyalanang le karabo e e nepagetseng LE/KGOTSA karabo e e kwadilweng ka botlalo.

POTSO 3

- | | | |
|-----|---|-----|
| 3.1 | C/McDonalds. | (1) |
| 3.2 | Puo e e tlhotlheletsang/go tlhagisiwa ga dikuno tse di bapatswang/go atamediwa ga dikuno/puo e e digelang/mekwalotlanyo e e farologaneng. | (1) |
| 3.3 | 'Reka beka le ditšhipisi ka R49.95 mme o bone senotsididi ntle le tuelo'. | (1) |
| 3.4 | Ee, gone di tlhwatlhwatlase/di ratwa ke bana le bagolo.
Nnyaya ga se batho botlhe ba ba ratang dikuno tsa McDonalds kgotsa tse di bapadiwang/bangwe ba ileliwa ke maemo a boitekanelo a bona.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko). | (2) |
| 3.5 | Go supa fa senotsididi se ka go fa maatla jaaka lookwane le naya sejanaga maatla/go supa fa senotsididi se le sentsi. | (2) |
| 3.6 | www.mcdonalds.com.pk/webosaete ya McDonald/nomoro ya mogala. | (1) |
| 3.7 | Leinaletswa. | (1) |
| 3.8 | O ka reka beka le ditšhipisi. | (1) |

[10]

POTSO 4

- 4.1 D/Phaposing ya borutelo (1)
- 4.2 Maikutlo a kgakgamalo/makalo/kgamarego/tenego. O phuthile mabogo/o butse molomo go le gonnye/o mo lebeletse a isitse tlhogo kwa pele. (2)
- 4.3 Ba tlhomile morutabana le morutwana yo o emeng ka dinao matlho go bontsha fa ba reeditse/tsela e ba dutseng ka yona jaaka go itshwara ditlhaa/go baya mabogo mo tafoleng go bontsha fa ba reeditse ka tlhoafalo. (1)
- 4.4 Ga a botse ope/o a ipotsa. Go dirisitswe pudula ya kakanyo/e e bontshang fa a akanya. (2)
- 4.5 Ke rona rotlhe ba re golaganang le wena mo thwitha. (1)
- 4.6 Tsweetswee! (1)
- 4.7 Ee, gonne go kwadilwe gore 'o amogetswe morago ga malatsi a boikhutso'/ Morutabana o nkopa gore ke tlotle ka se ke se dirileng mo malatsing a me a boikhutso. (2)
Nnyaya, gonne ke ne ke sa ipaakanyetsa go tlotla e le gone dikolo di bulwang. (2)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko). [10]

POTSO 5

- 5.1 Letlhaodi (la mmala) (1)
- 5.2 Mogolo wa gagwe ga o lekane go ka reka sejanaga/mogolo wa ngwana o na le diso. (2)
- 5.3 Tlhalosi ya tshwantshanyomokgwa. (1)
- 5.4 Tshabega. (1)
- 5.5 Mang? (2)
Modisaotsile o ja dijo tsa ga mang?
- 5.6 Basadi ba tlaa kgadiepetsa mogolokwane wa tsatsi leo. (2)
- 5.7 Leinakgopolo. (1)
[10]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 30
PALOGOTLHE: 70